



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE  
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), ovlašćeno lice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Nabavka raznog potrošnog materijala za potrebe trajekata, broj: 0204-3215/4 od 28.05.2025. godine (šifra postupka 93037), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU**  
**O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Nabavka raznog potrošnog materijala za potrebe trajekata, broj: 0204-3215/4 od 28.05.2025. godine (šifra postupka 93037):

- 1) Ponuda ponuđača **Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica** je najpovoljnija.

**OBRAZLOŽENJE**

**1. Podaci o naručiocu**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Naziv naručioca          | Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore |
| Ovlašćeno lice naručioca | Direktor, Mladen Mikijelj                               |
| Kontakt osoba            | Ana Mršulja, službenica za javne nabavke                |
| Adresa                   | Popa Jola Zeca bb                                       |
| Grad                     | Budva                                                   |
| Poštanski broj           | 85310                                                   |
| Identifikacioni broj     | 02116146                                                |

**2. Podaci o postupku javne nabavke**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Broj tenderske dokumentacije | 0204-3215/4 od 28.05.2025. godine                        |
| Vrsta postupka               | Otvoreni postupak                                        |
| Vrsta predmeta               | Robe                                                     |
| Opis predmeta nabavke        | Nabavka raznog potrošnog materijala za potrebe trajekata |

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Šifra postupka</b>                                  | 93037                                                          |
| <b>CPV šifra</b>                                       | 31000000 - Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba |
| <b>Predmet javne nabavke se nabavlja</b>               | Kao cjelina                                                    |
| <b>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</b> | 28.925,62 EUR bez PDV-a                                        |

### 3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

| Naziv ponuđača                                                | Šifra ponude | Datum i vrijeme podnošenja |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica | 131304       | 13.06.2025. 10:24          |

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja  
Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj \_\_\_\_\_ od dana \_\_\_\_\_  
Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti  
Nema.

7. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupka javne nabavke  
Nema

### 8. Podaci o ispravnim ponudama

#### 1. Ponuda ponuđača Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica

Ponuđač Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 131304 dana 13.06.2025. godine.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

*Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.*

Ponuđač je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 114/24 od 29.11.2024) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.



#### Izjava privrednog subjekta:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.  
Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio potvrde Ministarstva pravde.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.  
Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio potvrdu Poreske uprave.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat, odnosno lice nije izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.

*Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.*

*Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.*

#### Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena (zbir jediničnih cijena po stavkama) bez uračunatog PDV-a u iznosu od 17.317,615 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

#### Ocjena ponude u donosu na tehničku specifikaciju:

| <b>Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavke specifikacije                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:<br>Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora ili do utroška ugovorenih sredstva, u zavisnosti šta prvo nastupi kao okolnost. Dinamika izvršenja ugovora je sukcesivna, po potrebi Naručioca. | Ponuđač je u ponudi naveo:<br>Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora ili do utroška ugovorenih sredstva, u zavisnosti šta prvo nastupi kao okolnost. Dinamika izvršenja ugovora je sukcesivna, po potrebi Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke. |
| Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:                                                                                                                                                                                                                       | Ponuđač je u ponudi naveo:<br>Mjesto izvršenja ugovora je maloprodajni obekati ponuđača na teritoriji SO Kotor                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjesto izvršenja ugovora je maloprodajni objekat/i ponuđača na teritoriji Tivat i/ili Kotor i/ili Herceg Novi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Radanovici) i SO Herceg Novi (Igalo i/ili Zelenika).<br>Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:<br>Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana prijema pojedinačne fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ponuđač je u ponudi naveo:<br>Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana prijema pojedinačne fakture.<br>Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:<br>Način plaćanja je: virmanski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponuđač je u ponudi naveo:<br>Način plaćanja je: virmanski.<br>Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:<br>Privredni subjekat je dužan da posjeduje maloprodajni objekat u opštini/ama: Tivat i/ili Kotor i/ili Herceg Novi. Ponuđač je u obavezi da u ponudi dostavi izjavu, svojeručno potpisanu i pečatiranu ili elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica, kojom izjavljuje, odnosno potvrđuje da posjeduje maloprodajni objekat u navedenim ili nekim od navedenih gradova, sa navođenjem tačne adrese maloprodajnog objekta. | Ponuđač je u ponudi naveo:<br>Privredni subjekat je dužan da posjeduje maloprodajni objekat u opštini/ama: Tivat i/ili Kotor i/ili Herceg Novi. Ponuđač je u obavezi da u ponudi dostavi izjavu, svojeručno potpisanu i pečatiranu ili elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica, kojom izjavljuje, odnosno potvrđuje da posjeduje maloprodajni objekat u navedenim ili nekim od navedenih gradova, sa navođenjem tačne adrese maloprodajnog objekta.<br>Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke. |

Predmetnom tenderskom dokumentacijom, definisano je: „Privredni subjekat je dužan da posjeduje maloprodajni objekat u opštini/ama: Tivat i/ili Kotor i/ili Herceg Novi. Ponuđač je u obavezi da u ponudi dostavi izjavu, svojeručno potpisanu i pečatiranu ili elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica, kojom izjavljuje, odnosno potvrđuje da posjeduje maloprodajni objekat u navedenim ili nekim od navedenih gradova, sa navođenjem tačne adrese maloprodajnog objekta.”

Shodno navedenom, ponuđač je u ponudi dostavio:

- Izjava kojom potvrđuje da Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica ima svoje maloprodajne objekte u ukupno 13 opština u Crnoj Gori i to:

1. Podgorica (Stari Aerodrom, Bazar, Donja Gorica), 2. Zeta, 3. Niksic (Tempo i Bul.13. Julia), 4. Bijelo Polje, 5. Budva, 6. Bar, 7. Herceg Novi (Aleksandrova obala 31 Zelenika), 8. Igalo (Jadranska magistrala bb), 9. Berane, 10. Pljevlja, 11. Ulcinj, 12. Danilovgrad, 13. Kotor (Industrijska zona bb, Tržni centar Radanovici).

*U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 131304, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".*

## 9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda, kako slijedi:



Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova 90 bodova) i to po formuli:

$$C = C1 / C2 \times 90$$

C - Broj bodova

C1 - Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

2. Kvalitet (Q) 10 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (20 bodova).

Vrednovaće se na bazi sistema za upravljanje kvalitetom: SUK – Sistem za upravljanje kvalitetom (ISO 9001 standard ili ekvivalent) - na način da, ukoliko ponuđač posjeduje i u ponudi dostavi jedan od važećih sertifikata potvrđen od strane akreditivne agencije koja je ovlašćena za izdavanje sertifikata dobija 10 bodova, a u slučaju da isti ne posjeduje i ne dostavi u ponudi dobija 0 bodova.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog Zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

| r.b. | Ponuđač<br>(naziv i sjedište)                                                        | Parametar 1<br>cijena                                | Parametar 2<br>kvalitet | Ukupan broj bodova |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.   | <i>Društvo za<br/>promet,<br/>proizvodnju i<br/>usluge "Okov"<br/>doo, Podgorica</i> | 17.317,615 /<br>17.317,615 x<br>80 = 90,00<br>bodova | 0/ 0x 10 = 0<br>bodova  | 90 bodova          |

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k)



trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica:

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Naručilac je aktom broj: 0204-3215/6 od 13.06.2025. godine, od Ministarstva pravde zahtijevao izdavanje dokaza da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde je dostavilo:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-11428/25 od 17.06.2025. godine u kojem stoji da za Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-11428/25-1 od 17.06.2025. godine, u kojem stoji da za Jakova Bajovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

*Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.*

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Naručilac je aktom broj: 0204-3215/7 od 13.06.2025. godine, od Poreska uprava PJ Podgorica zahtijevao izdavanje dokaza da je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan 13.06.2025. godine.

Poreska uprava Sektor za velike poreske obveznike je dostavila:

- Uvjerjenje broj Broj: 06/01-4340/2-25 od 18.06.2025. godine, u kome se navodi da je Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica na dan 13.06.2025. godine podnio je poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
  - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 05/2025. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
  - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
  - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. list CG“ br.76/10...061/21) propisano



je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski period. Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 13.06.2025. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa 04. mjesecom 2025. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 13.06.2025. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07 ....., 146/21) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 13.06.2025. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04. mjesecom 2025. godine.

*Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.*

Za ponudu ponuđača Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica, provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

#### **10. Podaci o najpovoljnijoj ponudi**

Društvo za promet, proizvodnju i usluge "Okov" doo, Podgorica

Adresa ponuđača: Bul. Josipa Sladea 6, 81000, Podgorica

PIB: 02226782

e-mail: okov@okov.me

telefon: 020658501

Ponuđena cijena: 17.317,615 EUR

Ugovor se potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke koja iznosi 28.925,62 EUR

**11. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja  
okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača**

Nije primjenljivo.

**12. Uputstvo o pravnoj zaštiti**

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA  
DIREKTOR  
MLADEN MIKIJEJLJ

*[Handwritten signature]*